

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

^lan 1.

U Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03), u ~lanu 4. ta~ka 13. iza rije~i "trgovine" dodaju se rije~i: "i turizma".

^lan 2.

U ~lanu 5. stav 1. rije~i: "planiranje, koordiniranje, istra`ivanje i razvoj, proizvodnja, remont, ispitivanje, verifikacija, kontrola, standardi, uvoz i izvoz naoru`anja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije", zamjenjuju se rije~ima: "verifikacija i ispitivanje naoru`anja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije, osiguranje i kontrola kvaliteta naoru`anja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije, vojnu standardizaciju, klasifikaciju i tipizaciju za potrebe Vojske Federacije, planiranje i istra`ivanje naoru`anja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije"; a rije~i: "organizacija, opremanje i obu~avanje kurirsko-pozivarske slu`be" brišu se.

^lan 3.

U ~lanu 6. stav 1. mijenja se i glasi:

"Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - Federalno ministarstvo unutra{njih poslova vr{i upravne i druge stru~ne poslove koji se odnose na ostvarivanje nadle`nosti Federacije u oblasti unutra{njih poslova, i to: za{titu ustavnog poretka i spre~avanje nasilnog ugro`avanja tog poretka i sigurnosti Federacije; za{titu `ivota i li~ne sigurnosti gra|ana; spre~avanje i otkrivanje krivi~nih djela terorizma, me|ukantonalnog krimi- nala, stavljanja u promet opojnih droga i organiziranog kriminala i pronala`enje i hvatanje u~inilaca tih krivi~nih djela i njihovo privo|enje nadle`nim organima; osiguranje odre|enih li~nosti i zgrada Federacije; kriminalisti~ko-tehni~ko vje{ta~enje; boravak i kretanje stranaca u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/03 i 4/04); federalno dr`avljanstvo; putne isprave; li~no ime; mati~ne knjige; protivpo`arnu za{titu; promet, prijevoz i uskladi{tenje opasnih materija; sigurnost saobra}aja na putevima; nabavljanje, dr`anje i no{enje oru`ja i municije; organiziranje, naoru`anje, opremanje, osposobljavanje i usavr{avanje policije; utvr|ivanje i organiziranje funkcionalnih sistema veza ovog ministarstva; {kolovanje, stru~no osposobljavanje i usavr{avanje kadrova za potrebe organa za unutra{nje poslove; nau~no-istra`iva~ke poslove iz okvira djelatnosti policije; pru`anje pomo|i radi otklanjanja posljedica u slu~aju op}e opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama; poslove u vezi sa agencijama za za{titu ljudi i imovine i vr{i druge poslove utvr|ene zakonom i ostvaruje odgovaraju}u saradnju sa organima unutra{njih poslova kantona i sa drugim policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine i Federacije".

^lan 4.

U ~lanu 9. stav 1. u ~etvrtom redu, iza rije~i "industrije," dodaju se rije~i: "osim prehrambene industrije,", a u desetom redu, iza rije~i "pritisikom" dodaju se rije~i: "i kvalitetom te~nih energenata".

U stavu 2. rije~i: "Zavod za geologiju" zamjenjuju se rije~ima: "Federalna direkcija za namjensku industriju".

Stav 4. mijenja se i glasi:

"Federalna direkcija za namjensku industriju vr{i stru~ne i druge poslove i sa njima povezane upravne poslove iz nadle`nosti Federacije koji se odnose na: planiranje, koordiniranje, istra`ivanje i razvoj, proizvodnju, remont, promet, ispitivanje, verifikaciju, kontrolu kvaliteta, standardizaciju i meteorologiju naoru`anja i vojne opreme; pra}enje stanja iz oblasti proizvodnje naoru`anja i vojne opreme (NVO); u~estvovanje u pripremi zakona, drugih propisa i op}ih akata u ovoj oblasti; u~estvovanje u upravljanju preduze}ima za proizvodnju NVO na teritoriji Federacije, nezavisno o krajnjem korisniku; u~estvovanje u planiranju, ugovaranju, koordinaciji i kontroli u oblasti razvoja NVO; planiranje, odobravanje odnosno vr{enje poslova u vezi sa prometom i transportom

sredstava NVO i poluproizvodima i sirovinama za proizvodnju NVO i u saradnji sa ostalim nadležnim ministarstvima izdaje potrebnu prateću dokumentaciju; organiziranje i nadziranje sistema za osiguranje kvaliteta proizvođača sredstava NVO; definiranje politike i propisa vezanih za procedure i nadležnosti u poslovima mjeriteljstva u funkciji specifičnih potreba namjenske industrije Federacije; vršenje nadzora i uspostavljanje sistema sigurnosti i zaštite i razvoja proizvodnje, prometa i remonta NVO; organiziranje i realiziranje naučno-tehničke saradnje sa drugima zemljama u poslovima vezanim za promet, razvoj, kontrolu kvaliteta, standardizaciju i proizvodnju sredstava NVO".

^lan 5.

U članku 10. stav 2. iza riječi "avijaciju" tačka se briše i dodaju riječi: "i Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta".

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4., koji glasi:

"Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: finansijski inženjering, pripremu, organizaciju i vođenje izgradnje cesta visokog nivoa služenosti (autocesta, poluautocesta i brzih cesta); koordinaciju i sprovođenje preuzetih obaveza u definiranju i izgradnji cestovnog koridora (Vc i drugih koridora); pripremu dugoročnog i srednjoročnog plana razvoja autocesta u Federaciji; izradu projektnih zadataka za izgradnju autocesta u Federaciji; pripremu investiciono-tehničke dokumentacije; pripremu, definiranje i izradu tenderske dokumentacije; pripremu uvjeta za izgradnju autocesta; izradu planova i mjera za saobraćajnu sigurnost izgradnje autocesta; praćenje izvršenja građevinskih poslova u skladu sa dinamičkim planovima i vrši i druge poslove u vezi sa izgradnjom autocesta, a koji se naročito odnose na: pripremu projektne dokumentacije (tehničke provjere različitih varijanti prostiranja trase u prostoru i usklađivanje među ministarstvima, općinama i vlasnicima objekata i zemljišta, izrada studija i idejnih projekata, priprema lokacijskih crteža i sl.); pribavljanje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola za ceste visokog nivoa služenosti i cestovne objekte; otkup zemljišta i objekata; plaćanje odšteta i drugih troškova u vezi pripreme gradnje; organiziranje finansiranja izgradnje cesta visokog nivoa služenosti (kontakti sa međunarodnim finansijskim institucijama, priprema podloge za pripremu i dodjelu koncesije i dr.); pripremu dokumenata ponude i ustupanje radova izgradnje cesta visokog nivoa služenosti i cestovnih objekata; organizaciju stručnog nadzora i kontrolu izgradnje; organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje cesta visokog nivoa služenosti te dijelova ovih cesta na korištenje i održavanje."

^lan 6.

U članku 16. stav 1. riječi: "i zaštite i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa" zamjenjuju se riječima: "u oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa", u sedmom redu iza riječi "umjetnosti" riječ "i" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi "kulture" dodaje se zarez i riječi: "sporta i mladih", a u osmom redu, iza riječi "kulture" dodaje se zarez i riječi: "utvrđuje strategiju razvoja u oblasti kulture, sporta i mladih".

^lan 7.

U članku 17. u prvom redu, iza riječi "trgovine" dodaju se riječi: "i turizma", a u šestom redu, iza riječi "inspekciju" dodaju se riječi: "i turističko-ugostiteljsku inspekciju".

^lan 8.

U članku 19. stav 1. u sedmom redu, iza riječi "ivotinja;" dodaju se riječi: "prehrambenu industriju;".

Stav 2. mijenja se i glasi:

"U sastavu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nalaze se Federalna uprava za šumarstvo i Federalni zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi."

^lan 9.

U članku 23. u desetom redu, iza riječi "potrebe" dodaju se riječi: "vlasničko-pravne i druge stvarno-pravne odnose na nekretninama; pravni režim državne svojine na nekretninama;", a u jedanaestom redu, iza riječi "nekretninama" dodaju se riječi: "i pravima na nekretnine; imovinsko-pravne poslove u vezi sa nekretninama na kojima Federacija ima pravo vlasništva".

Član 10.

U članku 24. iza tačke 5. dodaju se nove tačke 6., 7., 8. i 9. koje glase:

6. Federalni zavod za agropedologiju,
7. Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo,
8. Federalni agromediteranski zavod Mostar,
9. Federalni zavod za geologiju."

Član 11.

Iza članka 29. dodaju se novi čl. 29a., 29b., 29c. i 29d. koji glase:

Član 29a.

Federalni zavod za agropedologiju vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: kartiranje i utvrđivanje bonitetne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta; kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta; uređenje poljoprivrednog zemljišta; praćenje kontaminiranosti poljoprivrednog zemljišta polutantima (teški metalima); rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta i njegovo racionalno korištenje; monitoring (praćenje) stanja poljoprivrednog zemljišta i promjena u i na tlu; uspostavljanje zemljišnog informacionog sistema (ZIS) poljoprivrednog zemljišta i vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu; davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima; davanje saglasnosti upotrebe poljoprivrednog zemljišta kao i izdavanje mišljenja, atesta i certifikata za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta; uostvarenje i davanje stručnog mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na poljoprivredno zemljište, te druge poslove i zadatke propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/98) koji se odnose na stručne institucije iz područja poljoprivrede.

Član 29b.

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: organizaciju izvještajno-prognoznih službi u zaštiti bilja; uzgojno-seleksijski rad u stojarstvu; certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; ispitivanje životnih namirnica; kontrolu kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, mineralnih lubriva i sredstava za zaštitu bilja; poslove iz oblasti kontinentalnog vojarstva, duhanske proizvodnje; edukaciju farmera i brigu o zemljištu kao osnovnom prirodnom resursu na području kontinentalne klimatske regije, kao i druge biljne i stojarске proizvodnje koje su karakteristične za ovu regiju.

Član 29c.

Federalni agromediteranski zavod Mostar vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: organizaciju izvještajno-prognoznih službi u zaštiti bilja; uzgojno-seleksijski rad u stojarstvu; certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; ispitivanje životnih namirnica; kontrolu kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, mineralnih lubriva i sredstava za zaštitu bilja; poslove iz oblasti vinogradarstva i vinarstva, duhanske proizvodnje, mediteranskog vojarstva; edukaciju farmera i brigu o zemljištu kao osnovnom prirodnom resursu na području mediteranske klimatske regije, kao i druge biljne i stojarске proizvodnje koje su karakteristične za ovu regiju.

Član 29d.

Federalni zavod za geologiju vr{i istra`iva~ke, stru~no-analiti~ke i druge poslove iz oblasti fundamentalnih i regionalnih geolo{kih istra`ivanja od interesa za Federaciju koji se odnose na izradu osnovnih geolo{kih, hidrogeolo{kih, in`enjersko-geolo{kih, seizmotektonskih i drugih geolo{kih karata i vr{i pripremu za njihovo {tampanje; vr{i nau~no utvr`ivanje zakonomjernosti koncentracije i razmje{taja prirodnih mineralnih resursa u zemljinoj kori; priprema geolo{ke podloge za prostorno planiranje, podloge za izvo|enje grajevinskih, rudarskih i drugih aktivnosti, podloge za razvoj {umarstva, poljoprivrede, vodosnabdijevanja, te razvoj urbanizacije i infrastrukturnih objekata; vr{i izradu federalnog programa upravljanja mineralnim sirovinama; uspostavlja kontakte sa me|unarodnim geolo{kim institucijama kroz razmjenu egzaktnih podataka o geolo{kom sklopu i strukturi zemljine kore, priprema i organizira zajedni~ke istra`iva~ke projekte, priprema podatke za me|unarodni geolo{ki informacijski sistem; utvr|uje i predla`e Vladi Federacije strate{ke mineralne sirovine sa prijedlogom mjera za njihovo kori{tenje i predla`e politiku geolo{kih istra`ivanja na prostoru Federacije; vr{i izradu metodskih uputstava, standarda i normativa u oblasti geolo{kih istra`ivanja; formira i vodi fond stru~ne dokumentacije o geolo{kim istra`ivanjima na podru~ju Federacije; kreira i razvija jedinstven geolo{ki informacijski sistem i pru`a informacije i podatke u okviru op}eg geoinformacionog sistema korisnicima rezultata geolo{kih istra`ivanja."

^lan 12.

U ~lanu 30. stav 2. iza rije~i "ministarstva" dodaju se rije~i: "i ustanove", a u alineji 1. iza rije~i "trgovine" zarez se bri{e i dodaju rije~i: "i turizma,".

Alineja 5. mijenja se i glasi:

"- Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta".

Iza alineje 5. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

"- Federalni agromediteranski zavod Mostar."

^lan 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Mati}, s. r.

Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimovi}, s. r.